WIKIPEDIA

Vietnamesisk

Vietnamesisk (tiếng Việt, tiếng Việt Nam, Việt ngữ)	
Klassifisering:	Austroasiatisk Mon-khmer-språk Vietiske språk Viet-muong-språk **Vietnamesisk**
Talarar:	vietnamesarar
Bruk	
Tala i:	Vietnam
Vietnamesisktalande i alt:	67 500 000[1]
Språkkodar	
ISO 639-1:	vi
ISO 639-2:	vie
ISO 639-3:	vie
Wikipedia på vietnamesisk	

Vietnamesisk er det offisielle språket i Vietnam. Det er morsmålet til om lag 87 % av innbyggjarane i landet, i tillegg til rundt to millionar vietnamesarar som har flytta frå landet. I tillegg snakkar minoritetsfolka i Vietnam det som andrespråk.

Vietnamerisk er eit tonespråk og vert rekna som det største språket i den austroasiatiske språkfamilien. Det har mange lånord frå kinesisk og vart tidlegare òg skrive med kinesisk skrift, men gjekk over til å bruka ei omarbeidd utgåve av det latinske alfabetet på 1900-talet.

Fotnotar

1. Ethnologue, 1999 (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=vie)

Denne språkartikkelen som har med Vietnam å gjere er ei **spire**. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å *utvide han (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Vietnamesisk&action=edit)*.

Autoritetsdata	WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-sh85-143298) · GND (http://d-nb.info/gnd/4117376-4) · LCCN (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85143298) · BNF (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933788c) · BNF (data) (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11933788c) · SUDOC (http://www.idref.fr/027255700) · BNE (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX539665) · NDL (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00560640)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Vietnamesisk&oldid=2803022»

Denne sida vart sist endra den 20. mars 2016 kl. 17:37.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.